

Lo Desman deus Pireneus (*Galemys pyrenaicus*), aperat tanben *arrat trompeta*, ei un mamifèr talpide semi-aquatic que se tròba dins los gaves, las nèstas e los lacs pirenencs dinc a 2700 mètres d'altitud. Qu'ei insectivòr e lo son régime alimentari se compausa sonque de larvas aquáticas sensiblas a la pollucion (larvas de plecoptères, tricóptères, efemeroptères) çò que'n hè un mercaire deu son environament. Lo Desman deus Pireneus ne passa pas los 30 cm dambe la mitat ende la coeta e pesa uns sheissanta gramas.

En França l'**Ors brun** (*Ursus arctos*) se tròba pas qu'en los mitans horastèrs deu massís pirenenc (estatge montanhòu, entre 1300 e 1800 m). Los individús pesan de 100 kg ende las hemias dinc a 250 kg endeus masclles bêths e mesuran de 0,8 dinc a 1,2 m au garròt. La sua longevitat qu'ei estimada entre 25 e 30 ans. L'ors qu'ei omnivòr ; lo son regime alimentari se constituish per la magèr part d'elements d'origina vegetau (peu torn de 70%). Se neurish tanben d'insèctes, de carronhas mès parièr d'animaus sauvatges o domètgues. Qu'ei protegit en tota l'Europa de l'oèst.

Lo Caparroi (*Gypaetus barbatus*), aqueste vulture de 2,80 m d'envergadura se ganhèc lo chafre de « copaire d'òs » en pr'amor de la sua faiçon d'esbrigalhar los òsses tirats de las carronhas quan son trop bêths per estar empassats : lo caparroi s'envòla dambe un òs e lo dèisha càiger sus un endret rocassut ; de còps que'u cau mei d'un ensai ende copar l'òs. Qu'ei protegit suu territori nacionau e beneficia d'un plan de reviscoladís dins lo massís pirenenc. S'apèra *Gypaète barbu* en francés, *Ugatz* o *Hezurjale* en euskara, *Trencalos* en catalan o *Quebrantahuesos* en castelhan.



Desman deus Pireneus



Ors brun

LEXIC

Cap arroi : tête rouge**Trencalòs** : casse l'os**Quebrantahuesos** : brise os**Ugatz** : vautour

Caparroi



Tortuga d'Estanh

L'Eupròcte (*Euproctus asper*), gròs triton endemic deus Pireneus, ei contemporanèu de l'època deus dinosaures. Que viu en las aigas fredas deus arrivets entre 1400 e 2600 m d'altitud. Mesura de 10 a 16 cm ; qu'a la pèth rugosa, ariçada dambe puntas de còrna negras. Los adultes autan plan coma las larvas bèras se neurishen dambe larvas de moscas, de mosquits e d'efemèrs. Que minjan tanben caboçats de graolhas rossas. Las larvas se neurishen de crustacèus petits. Qu'ei classificat au demiei de las espècias raras o quasi miaçadas.

La Tortuga d'estanh (*Emys orbicularis*), *Cistude d'Europe* en francés, qu'ei ua tortugueta (Pàgèra :13 a 20 cm. Pes : 430 g a 1 kg) presenta dins diferents parçans umeroses de Gasconha : clòts, gravèras ancianas, estanhos, marescatges, arrius... Qu'a lo clesc escur pontuat dambe jaune autan plan coma la rèsta deu còs ; possedish patas palmadas dambe urpas de las hòrtas. Lo sexe deus joens que depend de la temperatura deu nisèr (en devath de 28°C vaderàn masclles, au dessús de 29°C hemias e s'eï de 28,5°C auram alavetz 50% de masclles e 50% de hemias). La tortuga d'estanh qu'ei protegida en França.

QUESTIONS

Quin animau ei aperat arrat trompeta ?

Qué determina lo sexe de las joenas tortugas d'estanh ?

Aqueth animau copa los òsses de carronhas ende'us poder minjar ; qui ei ?

Quin ei lo regime alimentari de l'ors ?


Aqueras bèstias son totas dependentas deus mitans umeroses ; qui son ?

De qué se neurishen las larvas d'eupròcte ?



Eupròcte

JOC



Orizontaument

- dinc a 250 kg sus la balança
- nom francés de la tortuga d'estanh
- la de l'eupròcte se neurish de crustacèus
- copaire d'òs
- triton deus Pireneus

Verticaument

- regime alimentari de l'ors
- arrat trompeta
- l'ors e lo desman que son d'aquesta classa

DÉPARTEMENT
DU GERS